

t60\_rlsb\_2 (TMd-  
JHfn6DGj796wTnxZwguKeQVrW6DyyTTX)

October 27, 2020

Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v13\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v2\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v3\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v4\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v5\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v6\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v7\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v8\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l1\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_rlsub\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k2\_rlsub\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v13\_algstr\_0 X0) \wedge ((v2\_rlvect\_1 \\ & X0) \wedge ((v3\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v4\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v5\_rlvect\_1 X0) \wedge \\ & ((v6\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v7\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v8\_rlvect\_1 X0) \wedge (l1\_rlvect\_1 \\ & X0)))))))))) \Rightarrow (\forall X1. (m1\_rlsub\_1 X1 X0) \Rightarrow (\forall X2. ((v1\_rlvect\_1 \\ & X2) \wedge (m1\_rlsub\_1 X2 X0)) \Rightarrow ((m1\_rlsub\_1 X2 X1) \Leftrightarrow (k2\_rlsub\_2 X0 X2 \\ & X1 = X2)))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v13\_algstr\_0 X0) \wedge ((v2\_rlvect\_1 \\ & X0) \wedge ((v3\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v4\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v5\_rlvect\_1 X0) \wedge \\ & ((v6\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v7\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v8\_rlvect\_1 X0) \wedge (l1\_rlvect\_1 \\ & X0)))))))))) \Rightarrow (\forall X1. (m1\_rlsub\_1 X1 X0) \Rightarrow (\forall X2. (m1\_rlsub\_1 \\ & X2 X0) \Rightarrow ((m1\_rlsub\_1 (k2\_rlsub\_2 X0 X1 X2) X1) \wedge (m1\_rlsub\_1 (k2\_rlsub\_2 \\ & X0 X1 X2) X2)))) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v13\_algstr\_0 X0) \wedge ((v2\_rlvect\_1 \\ & X0) \wedge ((v3\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v4\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v5\_rlvect\_1 X0) \wedge \\ & ((v6\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v7\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v8\_rlvect\_1 X0) \wedge (l1\_rlvect\_1 \\ & X0)))))))))) \Rightarrow (\forall X1. (m1\_rlsub\_1 X1 X0) \Rightarrow (\forall X2. (m1\_rlsub\_1 \\ & X2 X0) \Rightarrow (\forall X3. (m1\_rlsub\_1 X3 X0) \Rightarrow (k2\_rlsub\_2 X0 X1 (k2\_rlsub\_2 \\ & X0 X2 X3) = k2\_rlsub\_2 X0 (k2\_rlsub\_2 X0 X1 X2) X3)))) \end{aligned} \tag{3}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (v13\_algstr\_0 \\
& X0) \wedge (v2\_rlvect\_1 X0) \wedge (v3\_rlvect\_1 X0) \wedge (v4\_rlvect\_1 X0) \wedge \\
& ((v5\_rlvect\_1 X0) \wedge (v6\_rlvect\_1 X0) \wedge (v7\_rlvect\_1 X0) \wedge (v8\_rlvect\_1 \\
& X0) \wedge (l1\_rlvect\_1 X0)))))) \wedge ((m1\_rlsub\_1 X1 X0) \wedge (m1\_rlsub\_1 \\
& X2 X0)) \Rightarrow ((v1\_rlvect\_1 (k2\_rlsub\_2 X0 X1 X2)) \wedge (m1\_rlsub\_1 (k2\_rlsub\_2 \\
& X0 X1 X2) X0))
\end{aligned} \tag{4}$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned}
& \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (v13\_algstr\_0 X0) \wedge (v2\_rlvect\_1 \\
& X0) \wedge (v3\_rlvect\_1 X0) \wedge (v4\_rlvect\_1 X0) \wedge (v5\_rlvect\_1 X0) \wedge \\
& ((v6\_rlvect\_1 X0) \wedge (v7\_rlvect\_1 X0) \wedge (v8\_rlvect\_1 X0) \wedge (l1\_rlvect\_1 \\
& X0)))))) \Rightarrow (\forall X1. ((v1\_rlvect\_1 X1) \wedge (m1\_rlsub\_1 X1 X0)) \Rightarrow \\
& (\forall X2. ((v1\_rlvect\_1 X2) \wedge (m1\_rlsub\_1 X2 X0)) \Rightarrow (\forall X3. \\
& ((v1\_rlvect\_1 X3) \wedge (m1\_rlsub\_1 X3 X0)) \Rightarrow ((m1\_rlsub\_1 X1 X2) \Rightarrow (m1\_rlsub\_1 \\
& (k2\_rlsub\_2 X0 X1 X3) (k2\_rlsub\_2 X0 X2 X3))))))
\end{aligned}$$